

UNYON UBAN NI KRISTO [UNION WITH CHRIST]	
Sa panahon sa iyang personal nga kaluwasan, ang Kristohanong magtotoo misulod ngadto sa usa ka espirituhanong pakighiusa kang Jesu-Cristo ug nagpabilin sa maong posisyon sa walay katapusan. Ang "Posisyonal nga Kamatuoran" mao ang pormal nga titulo alang nianang lapad nga klase sa pagtulon-an sa Biblia sa hilisgutan sa posisyon sa Cristohanon o pagkahiusa kang Jesu-Cristo.	At the time of his personal salvation, the Christian believer enters into a spiritual union with Jesus Christ and remains in that position forever. "Positional Truth" is the formal title for that wide class of Bible teaching on the subject of the Christian's position in or union with Jesus Christ.
Ang unyon uban kang Cristo naghatag sa mga magtotoo sa daghang mga espirituhanong kaayohan. Kini nga mga benepisyo mahimong magamit ug padayon nga gipahimuslan sa panahon sa nabilin nga kinabuhi sa magtotoo ug magpadayon ngadto sa kahangturan.	Union with Christ makes available to the believer a great number of spiritual benefits. These benefits can be used and enjoyed continuously during the believer's remaining lifetime and will continue into eternity.
Ang kinaiya sa katungdanan sa magtotoo diha kang Kristo gitagna sa Ginoong Hesus Mismo:	The nature of the believer's position in Christ was foretold by the Lord Jesus Himself:
(1) sa pakigpulong sa Tinapay sa Kinabuhi,	(1) in the Bread of Life discourse,
Juan 6:56 Ang mokaon sa akong unod ug moinum sa akong dugo magapabilin kanako, ug ako kaniya.	John 6:56 He who eats My flesh and drinks My blood abides in Me, and I in him.
(2) sa pakigpulong sa Maayong Magbalantay.	(2) in the Good Shepherd discourse.
Juan 10:16 Ug ako adunay lain nga karnero nga wala niini nga pundok; sila usab kinahanglan magdala, ug sila maminaw sa Akong tingog; ug adunay usa ka panon ug usa ka magbalantay.	John 10:16 And other sheep I have which are not of this fold; them also I must bring, and they will hear My voice; and there will be one flock and one shepherd.
ug	and
(3) sa pamulong sa Upper Room.	(3) in the Upper Room discourse.
Juan 14:20 Ug ako adunay lain nga karnero nga wala niini nga pundok; sila usab kinahanglan magdala, ug sila maminaw sa Akong tingog; ug adunay usa ka panon ug usa ka magbalantay.	John 14:20 And other sheep I have which are not of this fold; them also I must bring, and they will hear My voice; and there will be one flock and one shepherd.
Ang Kristohanon gipahimutang sa espirituhanon nga paagi diha kang Kristo pinaagi sa usa ka pamaagi nga gitawag nga Bautismo sa Balaang Espiritu. Kini nga mga mekaniko gihulagway sa	The Christian is placed spiritually in Christ through a mechanism known as the Baptism of the Holy Spirit. These mechanics are described in

<p>1 Corinto 12:13</p> <p>Kay kitang tanan gibautismohan diha sa usa ka Espiritu, aron mausa ka lawas: bisan mga Judio, kun mga Greciahanon, bisan mga ulipon, kun mga dili-ulipon; ug kitang tanan gipainum sa usa ka Espiritu.</p>	<p>1 Corinthians 12:13</p> <p>For by one Spirit we were all baptized into one body—whether Jews or Greeks, whether slaves or free—and have all been made to drink into one Spirit.</p>
<p>Galacia 3: 27,28</p> <p>27 Kay ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Cristo gिकासul-uban ug Cristo.</p> <p>Walay Judio ni Gresyanhon, walay ulipon ni gawas, walay lalaki ni babaye; kay kamong tanan usa ra diha kang Cristo Jesus.</p>	<p>Galatians 3:27,28</p> <p>27 For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.</p> <p>28 There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus.</p>
<p>(Ang usa ka pagtuon sa pito ka mga bautismo sa Biblia usa ka gikinahanglan sa pagsabut sa Bautismo sa Balaang Espiritu.)</p>	<p>(A study of the seven baptisms of the Bible is a prerequisite to an understanding of the Baptism of the Holy Spirit.)</p>
<p>Ang Bautismo sa Balaang Espiritu gitagna ni Cristo</p>	<p>The Baptism of the Holy Spirit was foretold by Christ in</p>
<p>Mga Buhat 1: 5,8</p> <p>Kay si Juan sa pagkatinuod nangbautismo pinaagi sa tubig, apan kamo pagabautismohan sa Espiritu Santo sa dili madugay sukad karon. "</p> <p>8 Apan ikaw magadawat sa gahum sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad kanimo; ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtud sa kinatumyan sa yuta. "</p>	<p>Acts 1:5,8</p> <p>5 for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now."</p> <p>8 But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be witnesses to Me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth."</p>
<p>Kini nahitabo sa unang higayon sa Adlaw sa Pentecostes,</p>	<p>This occurred for the first time on the Day of Pentecost,</p>
<p>Mga Buhat 2: 1-4</p> <p>1 Ug sa pag-abut na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigum sa usa ka dapit.</p> <p>2 Ug sa kalit may miabut nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila nanaglingkod.</p> <p>3 Ug kanila nanagpadayag ang mga dila nga ingon sa kalayo, nga nabahinbahin ug nagtungtung sa ibabaw sa tagsatagsa kanila.</p> <p>4 Ug nangapuno silang tanan sa Espiritu Santo ug nanagsulti sa nagkalainlaing mga sinultihan, ingon sa gihatag kanila sa Espiritu Santo aron ikasulti.</p>	<p>Acts 2:1-4</p> <p>1 When the Day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place.</p> <p>2 And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting.</p> <p>3 Then there appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them.</p> <p>4 And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.</p>

<p>Mga Buhat 11: 15,16</p> <p>Ug sa pagsugod nakog sulti, ang Espiritu Santo mikunsad kanila maingon sa pagkunsad niini kanato kaniadto sa sinugdan.</p> <p>Ug unya akong nahinumduman ang pulong sa Ginoo, sa iyang pag-ingon, `Si Juan nagpangbautismo sa tubig, apan ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo.`</p>	<p>Acts 11:15,16</p> <p>15 And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them, as upon us at the beginning.</p> <p>16 Then I remembered the word of the Lord, how He said, 'John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit.'</p>
<p>Busa, ang Unyon uban ni Cristo nasinati sa mga magtutuo sa unang higayon sa Adlaw sa Pentecostes, naghimo niini nga kasinatian nga talagsaon sa mga magtotoo sa Edad nga Simbahan.</p>	<p>Therefore, Union with Christ was experienced by believers for the first time on the Day of Pentecost, making it an experience unique to Church Age believers.</p>
<p>Ang unyon uban ni Kristo usa ka kamatuoran alang sa tanang magtutuo, espirituhanon o kalibutanon.</p>	<p>Union with Christ is a fact for all believers, spiritual or carnal.</p>
<p>1 Corinto 1: 2</p> <p>Alang sa iglesia sa Dios nga anaa sa Corinto, kanila nga mga ginabalaan kang Cristo Jesus, sa mga ginganlan nga balaan, uban sa tanan nga nanagtawag sa tanang dapit sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo ilang Ginoo ug ato usab:</p>	<p>1 Corinthians 1:2</p> <p>To the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:</p>
<p>1 Corinto 1:11</p> <p>Kay gikasuginlan man ugod ako sa mga tawo ni Cloe nga kono anaay pakiglalisay diha kaninyo, mga igsoon ko.</p>	<p>1 Corinthians 1:11</p> <p>For it has been declared to me concerning you, my brethren, by those of Chloe's household, that there are contentions among you.</p>
<p>1 Corinto 3: 1-4</p> <p>1 Ug ako, mga igsoon, dili makahimo sa pagsulti kaninyo ingon sa mga tawong espirituhanon, kondili ingon nga lawasnon, ingon nga mga bata diha kang Cristo.</p> <p>Gibuhi ko ikaw sa gatas ug dili sa gahing pagkaon; kay bisan hangtud karon wala pa kamo makadaug sa pagbolot niini, apan dili pa kamo makahimo sa ingon.</p> <p>Kay ikaw sa gihapon kalibutanon. Kay diin gani adunay kasina, panag-away ug mga panaglalisay, dili ba kalibutanon kamo ug nanaggawi ingon nga mga tawo nga lawasnon?</p> <p>4 Kay sa diha nga ang usa magaingon, "Ako iya ni Pablo," ug ang usa, "Ako iya ni Apolos," dili ba kamo mga lawasnon?</p>	<p>1 Corinthians 3:1-4</p> <p>1 And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people but as to carnal, as to babes in Christ.</p> <p>2 I fed you with milk and not with solid food; for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able;</p> <p>3 for you are still carnal. For where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men?</p> <p>4 For when one says, "I am of Paul," and another, "I am of Apollos," are you not carnal?</p>
<p>Ang posisyon sa magtotoo ni Kristo naghimo kaniya nga usa ka "bag-ong binuhat" diha kang Kristo,</p>	<p>The believer's position in Christ makes him a "new creature" in Christ,</p>

<p>2 Corinto 5:17 Busa, kong ang tawo anaa kang Cristo, siya bag-o nang binuhat; ang daan nga mga butang nangagi na; tan-awa, ang tanan nga mga butang nahimong bag-o.</p>	<p>2 Corinthians 5:17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new.</p>
<p>Ang Kristiyano "anaa kang Kristo" ug nahimo nga usa ka "bag-ong binuhat" tungod kay siya adunay bag-ong pagkatawo, usa ka bag-ong espiritu sa tawo, ug adunay katakus karon sa pagpakig-ambit sa Dios. "Ang daan nga mga butang milabay na", ang espirituhanong kamatayon nawala, ug "ang tanan nga mga butang nahimong bag-o", nagsugod ang espirituhanong kinabuhi.</p>	<p>The Christian is "in Christ" and has become a "new creature" in that he has a new birth, a new human spirit, and has the ability now to have fellowship with God. "Old things have passed away", spiritual death is done away, and "all things are become new", spiritual life is begun.</p>
<p>Ang unyon uban kang Cristo adunay ubay-ubay nga mga resulta alang sa matag magtotoo:</p>	<p>Union with Christ has several immediate results for every believer:</p>
<p>PAGPASIG-ULI</p>	<p>Regeneration</p>
<p>Tito 3: 5 Dili tungod sa mga buhat sa pagkamatarung nga atong ginapamuhat, kondili sumala sa iyang kalooy, giluwat kita niya pinaagi sa paghugas sa pagkatawo pag-usab, ug sa pagkabag-o sa Espiritu Santo;</p>	<p>Titus 3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;</p>
<p>Juan 3: 5,6 Ug si Jesus mitubag, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo iganak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gianak sa unod, unod; ug ang gianak sa Espiritu mao ang espiritu. "</p>	<p>John 3:5,6 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit."</p>
<p>Ang Nagapuyo nga Balaan nga Espiritu</p>	<p>The Indwelling Holy Spirit</p>
<p>1 Corinto 6:19 Kun wala ba ikaw masayud nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo nga inyong nabatongan gikan sa Dios? Ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon.</p>	<p>1 Corinthians 6:19 Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own?</p>
<p>Ang Pagbugkos sa Balaang Espiritu</p>	<p>The Sealing of the Holy Spirit</p>
<p>Efeso 1:13 Kaniya nagsalig ka usab, human ikaw makadungog sa pulong sa kamatuoran, ang ebanghelyo sa imong kaluwasan; Nga kaniya usab, sa mingtoo kamo, gipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad:</p>	<p>Ephesians 1:13 In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation; in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise,</p>

<p>Efeso 4:30 Ug ayaw ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, nga pinaagi niini kamo gitimbrehan alang sa adlaw sa pagtubos.</p>	<p>Ephesians 4:30 And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.</p>
<p>Ang Bautismo sa Balaang Espiritu</p>	<p>The Baptism of the Holy Spirit</p>
<p>1 Corinto 12:13 Kay kitang tanan gibautismohan diha sa usa ka Espiritu, aron mausa ka lawas: bisan mga Judio, kun mga Greciahanon, bisan mga ulipon, kun mga dili-ulipon; ug kitang tanan gipainum sa usa ka Espiritu.</p>	<p>1 Corinthians 12:13 For by one Spirit we were all baptized into one body—whether Jews or Greeks, whether slaves or free—and have all been made to drink into one Spirit.</p>
<p>Espirituwal nga mga Gasa</p>	<p>Spiritual Gifts</p>
<p>1 Corinto 12:11 Apan ang usa ug ang mao ra nga Espiritu nagabuhat niining tanan nga mga butang, nga ginapaambit ngadto sa matag usa sumala sa iyang pagbuot.</p>	<p>1 Corinthians 12:11 But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills.</p>
<p>Ang mosunod mao ang usa ka lista sa mga kinaiya sa mga magtotoo sa Unyon uban ni Cristo:</p>	<p>The following is a list of the characteristics of the believer's Union with Christ:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ang unyon uban ni Kristo usa ka kamatuoran, dili usa ka kasinatian. Ang usa nagkahiusa uban ni Cristo bisan unsa pa ang iyang gibati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Union with Christ is a fact, not an experience. One is united with Christ regardless of how he feels.
<ul style="list-style-type: none"> • Ang unyon uban ni Kristo dili progresibo; kini dili mapalambo; ginadawat nato kini sa hingpit sa kaluwasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Union with Christ is not progressive; it cannot be improved upon; we receive it completely at salvation.
<ul style="list-style-type: none"> • Ang unyon uban ni Cristo wala sugoa sa Dios; kini gihatag ingon nga gasa sa Dios sa kaluwasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Union with Christ is not commanded by God; it is given as a gift by God at salvation.
<ul style="list-style-type: none"> • Kini nga Unyon permanente; kini dili pagakuhaon; wala kini magdepende sa atong pagkamatitud-anon; kini nag-agad sa pagkamatitud-anon sa Dios. 	<ul style="list-style-type: none"> • This Union is permanent; it will never be taken away; it does not depend upon our faithfulness; it depends on the faithfulness of God.
<ul style="list-style-type: none"> • Kini nga doktrina mahimong masabtan lamang pinaagi sa usa ka hingpit nga pagtuon sa mga kaagi nga mga tudling sa Biblia. 	<ul style="list-style-type: none"> • This doctrine can be understood only with a thorough study of the related Bible passages.
<p>Ang panaghiusa uban sa Ginoong Jesu Cristo usa ka garantiya sa walay katapusan nga seguridad.</p>	<p>Union with the Lord Jesus Christ is a guarantee of eternal security.</p>

<p>Roma 8: 35-39</p> <p>35 Kinsa ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Cristo? Ang pag-antus ba, o ang kasakit, o ang paglutos, o ang gutom, o ang kahubo, o ang katalagman, o espada?</p> <p>36 Ingon sa nahisulat: Tungod kanimo ginapamatay kami sa tibuok nga adlaw; Ginaisip kami ingon sa mga carnero alang sa ihawan.</p> <p>37 Apan niining tanang mga butanga labaw pa kita kay sa mga mananaug pinaagi kaniya nga nahigugma kanato.</p> <p>38 Kay nasayud ako, nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang mga manolonda, bisan ang mga kagamhanan, bisan ang mga butang karon, bisan ang mga butang nga palaabuton,</p> <p>39 Bisang gitag-on o ang kahiladman, ni ang bisan unsa nga binuhat nga butang, makahimo sa pagbulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.</p>	<p>Romans 8:35–39</p> <p>35 Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?</p> <p>36 As it is written: “For Your sake we are killed all day long; We are accounted as sheep for the slaughter.”</p> <p>37 Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us.</p> <p>38 For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities nor powers, nor things present nor things to come,</p> <p>39 nor height nor depth, nor any other created thing, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.</p>
<p>1 Juan 5: 11,12</p> <p>11 Ug kini mao ang pagpamatuod, nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing dayon, ug kini nga kinabuhi anaa sa Iyang Anak.</p> <p>12 Ang nakabaton sa Anak adunay kinabuhi; apan ang wala makapanag-iya sa Anak, walay kinabuhi.</p>	<p>1 John 5:11,12</p> <p>11 And this is the testimony: that God has given us eternal life, and this life is in His Son.</p> <p>12 He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.</p>
<p>Roma 8: 1</p> <p>Busa karon walay pagkahinukman sa silot niadtong mga anaa kang Cristo Jesus, nga nagakinabuhi sa dili uyon sa unod, kondili uyon sa Espiritu.</p>	<p>Romans 8:1</p> <p>There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.</p>
<p>Ang unyon uban kang Kristo mao ang kasamtangan nga ang magtotoo giila uban kang Kristo sa Iyang kinabuhi ug mipakig-ambit uban ni Kristo sa pipila ka mga bahin sa Iyang kinabuhi</p>	<p>Union with Christ is current in that the believer is identified with Christ in His life and shares with Christ in certain aspects of His life</p>
<p>BASAHA ang Efeso 3: 1-14.</p>	<p>READ Ephesians 3:1-14.</p>
<p>Nag-ambit kita sa Iyang pagpili.</p>	<p>We share in His election.</p>
<p>Efeso 1: 4</p> <p>maingon nga gipili Niya kita diha Kaniya sa wala pa ang katukuran sa kalibutan, nga kita mahimong balaan ug walay kasaypanan sa Iyang atubangan diha sa gugma,</p>	<p>Ephesians 1:4</p> <p>just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love,</p>
<p>Nag-ambit kita sa Iyang kapalaran.</p>	<p>We share in His destiny.</p>

<p>Efeso 1: 5,11</p> <p>5 nga nagtudlo kanato aron paggawi nga mga Anak sa Dios pinaagi kang Jesucristo ngadto sa iyang kaugalingon, sumala sa kahimut-an sa iyang kabubut-on,</p> <p>11 Diha kaniya usab kita nakabaton sa panulondon; sa natudlo kita uban ang mga buhat, sumala sa saad nga iyang gimugna, nga nagbuhat sa tanang mga butang sumala sa laraw sa iyang pagbuot,</p>	<p>Ephesians 1:5,11</p> <p>5 having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will,</p> <p>11 In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will,</p>
<p>Nag-ambit kita sa Iyang pagkaanak.</p>	<p>We share in His sonship.</p>
<p>Efeso 1: 5</p> <p>sa iyang gipili kita nga daan aron mahimong inangkon nga mga anak pinaagi kang Jesucristo ngadto sa iyang kaugalingon, sumala sa kahimut-an sa iyang kabubut-on,</p>	<p>Ephesians 1:5</p> <p>having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will,</p>
<p>Mga Hebreohanon 2:10</p> <p>Kay angay kaniya, alang kang kinsa ang tanang mga butang, ug pinaagi kang kinsa ang tanang mga butang, sa pagdala ug daghang mga anak ngadto sa himaya, aron sa paghimong hingpit sa magbubuhat sa ilang kaluwasan pinaagi sa mga pag-antus.</p>	<p>Hebrews 2:10</p> <p>For it was fitting for Him, for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings.</p>
<p>Galacia 3:26</p> <p>Kay kamong tanan mga anak sa Dios pinaagi sa pagtoo diha kang Cristo Jesus.</p>	<p>Galatians 3:26</p> <p>For you are all sons of God through faith in Christ Jesus.</p>
<p>Atong maangkon ang Pagkamatarong ni Kristo.</p>	<p>We obtain the Righteousness of Christ.</p>
<p>2 Corinto 5:21</p> <p>Kay ginhimo niya kita nga wala sing sala suno sa kabubut-on sang Dios. Kay nahibaluan ta nga ang Dios nagakabuhi sa aton paagi sa iya maayo nga mga binuhatan.</p>	<p>2 Corinthians 5:21</p> <p>For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him.</p>
<p>Nag-ambit kita sa panulundon ni Cristo.</p>	<p>We share in Christ's inheritance.</p>
<p>Roma 8: 16,17</p> <p>16 Ang Espiritu mismo nagpamatuod sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios,</p> <p>Ug kong kita mga anak man, busa mga manununod kita; mga manununod sa Dios, ug masigkamanununod ni Cristo; kong matuod nga nagaantus kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya.</p>	<p>Romans 8:16,17</p> <p>16 The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God,</p> <p>17 and if children, then heirs—heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together.</p>

<p>Galacia 4: 7 Busa ikaw dili na usa ka ulipon apan usa ka anak nga lalaki, ug kung usa ka anak nga lalake, nan usa ka manununod sa Dios pinaagi ni Cristo.</p>	<p>Galatians 4:7 Therefore you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir of God through Christ.</p>
<p>Nag-ambit kita sa Iyang pagkabalaan.</p>	<p>We share in His holiness.</p>
<p>1 Corinto 1:30 Apan mahitungod kaniya, siya anaa kang Cristo Jesus nga nagbaton kami sa kaalam sa Dios, ug sa pagkamatarung ug sa pagtoo, ug sa pagtubos;</p>	<p>1 Corinthians 1:30 But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God—and righteousness and sanctification and redemption—</p>
<p>Gipakigbahin nato ang Iyang priesthood</p>	<p>We share His priesthood</p>
<p>1 Pedro 2: 5,9 5 Kamo usab, ingon nga mga batong buhi, ginatukod kamo nga usa ka balay nga espirituhanon, usa ka pagkasacerdote nga balaan, aron magahalad kamo sa mga halad nga espirituhanon, nga nahamut-an sa Dios pinaagi kang Jesucristo. 9 Apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong sacerdote, ang nasud nga balaan, ang iyang kaugalingong katawohan, aron igamantala ninyo ang mga pagdayeg kaniya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag:</p>	<p>1 Peter 2:5,9 5 you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. 9 But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light;</p>
<p>Nag-ambit kita sa Iyang Ginghamarian.</p>	<p>We share in His Kingdom.</p>
<p>Mga Taga Colosas 1:13 Nagapasalamat kami sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nga nagaampo kami gihapon alang kaninyo,</p>	<p>Colossians 1:13 We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,</p>
<p>2 Pedro 1:11 Kay sa ingon niana aduna unyay madagayaong pagpahigayon alang kaninyo sa usa ka madaugong pagsulod ninyo ngadto sa dayong ginghamarian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesucristo.</p>	<p>2 Peter 1:11 for so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.</p>
<p>Nag-ambit kita sa Iyang pagkabanhaw.</p>	<p>We share in His resurrection.</p>
<p>Efeso 2: 6 ug gibanhaw kita uban kaniya, ug gipalingkod kita uban kaniya sa mga langitnon nga dapit, diha kang Cristo Jesus:</p>	<p>Ephesians 2:6 and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus,</p>
<p>Nag-ambit kita sa Iyang kinabuhi.</p>	<p>We share in His life.</p>

<p>Efeso 2: 5</p> <p>Bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gibuhi ta uban kang Cristo (tungod sa grasya nangaluwas kamo)</p>	<p>Ephesians 2:5</p> <p>even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ (by grace you have been saved)</p>
<p>Mga Taga Colosas 2:13</p> <p>Ug kamo, sa nangamatay na tungod sa inyong mga paglapas ug sa pagkawalay-circuncicion sa inyong unod, kamo gibuhi niya sa tingub uban kaniya, nga nagpasaylo kanato sa atong tanan nga mga paglapas;</p>	<p>Colossians 2:13</p> <p>And you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses,</p>
<p>1 Juan 5: 11,12</p> <p>11 Ug kini mao ang pagpamatuod, nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing dayon, ug kini nga kinabuhi anaa sa Iyang Anak.</p> <p>12 Ang nakabaton sa Anak adunay kinabuhi; apan ang wala makapanag-iya sa Anak, walay kinabuhi.</p>	<p>1 John 5:11,12</p> <p>11 And this is the testimony: that God has given us eternal life, and this life is in His Son.</p> <p>12 He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.</p>
<p>Diha Kaniya adunay pagtubos ug kapasayloan sa mga sala.</p>	<p>In Him we have redemption and forgiveness of sins.</p>
<p>Efeso 1: 7</p> <p>Diha Kaniya kita adunay pagtubos pinaagi sa Iyang dugo, ang kapasayloan sa mga sala, sumala sa mga bahandi sa Iyang grasya</p>	<p>Ephesians 1:7</p> <p>In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace</p>
<p>Mga Taga Colosas 1:14</p> <p>Nga kaniya anaa ang atong katubsanan pinaagi sa Iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga sala.</p>	<p>Colossians 1:14</p> <p>in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins.</p>
<p>Ang unyon uban kang Kristo naghimo sa matag magtotoo nga managsama sa punto sa kaluwasan.</p>	<p>Union with Christ makes every believer equal at the point of salvation.</p>
<p>Galacia 3: 27,28</p> <p>27 Kay ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Cristo gिकासul-uban ug Cristo.</p> <p>Walay Judio ni Gresyanhon, walay ulipon ni gawas, walay lalaki ni babaye; kay kamong tanan usa ra diha kang Cristo Jesus.</p>	<p>Galatians 3:27,28</p> <p>27 For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.</p> <p>28 There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus.</p>
<p>Ang unyon uban ni Kristo naghimo sa magtotoo nga hingpit sa panan-aw sa Dios.</p>	<p>Union with Christ makes the believer perfect in the sight of God.</p>
<p>Mga Taga Colosas 2: 9,10</p> <p>9 Kay diha Kaniya nagapuyo ang tanang kahupnganan sa pagka Dios sa lawas;</p> <p>10 Ug diha kaniya kamo napuno, nga siya mao ang ulo sa tanang kapunoanan ug kagamhanan;</p>	<p>Colossians 2:9,10</p> <p>9 For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily;</p> <p>10 and you are complete in Him, who is the head of all principality and power.</p>

Mga paghulagway sa Bibliya sa Union uban ni Kristo	Bible illustrations of Union with Christ
Punoan sa ubas ug mga Sanga	Vine and Branches
BASAHA ang Juan 15: 1-17	READ John 15:1-17
Ulo ug Lawas	Head and Body
<p>Mga Taga-Efeso 1: 22,23</p> <p>22 Ug gipasakup niya ang tanan nga mga butang sa ilalum sa iyang mga tiil, ug gihatag siya aron mahimong ulo ibabaw sa tanang mga butang sa iglesia,</p> <p>23 nga mao ang Iyang lawas, ang kahingpitan Kaniya nga nagpuno sa tanan sa tanan.</p>	<p>Ephesians 1:22,23</p> <p>22 And He put all things under His feet, and gave Him to be head over all things to the church,</p> <p>23 which is His body, the fullness of Him who fills all in all.</p>
Pamanhonon ug Pangasaw-onon	Bridegroom and Bride
<p>Pinadayag 19: 7-9</p> <p>7 Managhugyaw ug managsadya kita ug ihatag ta kaniya ang himaya, kay ang kasal sa Cordero nahiabut na, ug ang iyang Pangasaw-onon nakaandam na sa iyang kaugalingon. "</p> <p>8 Ug kaniya gihatag ang kagahum aron iyang pagabut-an ang lino nga manipis, nga mahinlo ug masidanan; kay ang lino nga manipis mao ang mga buhat nga matarung sa mga balaan.</p> <p>Ug siya miingon kanako: Isulat mo: Bulahan ang mga dinapit sa panihapon sa kasal sa Cordero.</p> <p>Ug siya miingon kanako: Kini mao ang matuod nga mga pulong sa Dios.</p>	<p>Revelation 19:7-9</p> <p>7 Let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come, and His wife has made herself ready."</p> <p>8 And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints.</p> <p>9 Then he said to me, "Write: 'Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb!'" And he said to me, "These are the true sayings of God."</p>
<p>Pinadayag 21: 9</p> <p>Unya usa sa pito ka mga manolunda nga may pito ka mga panaksan nga napuno sa katapusang pito ka mga hampak nga miduol kanako, ug misulti kanako, nga nagaingon: Umari ka, ipakita ko kanimo ang Pangasaw-onon, ang asawa sa Cordero.</p>	<p>Revelation 21:9</p> <p>Then one of the seven angels who had the seven bowls filled with the seven last plagues came to me and talked with me, saying, "Come, I will show you the bride, the Lamb's wife."</p>
<p>Efeso 5:27</p> <p>aron iyang itanyag sa iyang kaugalingon ang usa ka mahimayaon nga iglesia, nga walay buling o kunot o bisan unsa nga butang, apan nga siya mahimong balaan ug walay lama.</p>	<p>Ephesians 5:27</p> <p>that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish.</p>
Magbalantay ug Panon	Shepherd and Flock

<p>Juan 10:16</p> <p>Ug ako adunay lain nga karnero nga wala niini nga pundok; sila usab kinahanglan magdala, ug sila maminaw sa Akong tingog; ug adunay usa ka panon ug usa ka magbalantay.</p>	<p>John 10:16</p> <p>And other sheep I have which are not of this fold; them also I must bring, and they will hear My voice; and there will be one flock and one shepherd.</p>
<p>Ang ulohang bato sa pamag-ang ug bilding</p>	<p>Chief cornerstone and building</p>
<p>1 Pedro 2: 4,5</p> <p>Ngadto Kaniya ingon nga usa ka buhi nga bato, nga gisalikway sa mga tawo, apan gipili sa Dios ug bililhon,</p> <p>5 Kamo usab, ingon nga mga batong buhi, ginatukod kamo nga usa ka balay nga espirituhanon, usa ka pagkasacerdote nga balaan, aron magahalad kamo sa mga halad nga espirituhanon, nga nahamut-an sa Dios pinaagi kang Jesucristo.</p>	<p>1 Peter 2:4,5</p> <p>Coming to Him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious, 5 you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.</p>
<p>Hataas nga Saserdote ug Pagkapari</p>	<p>High Priest and Priesthood</p>
<p>Mga Hebreohanon 4:14</p> <p>Busa, sanglit aduna man kitay dakung labawng sacerdote nga nakalatas sa kalangitan, si Jesus, ang Anak sa Dios, pangusgan ta pagkupot ang atong tinoohan.</p>	<p>Hebrews 4:14</p> <p>Seeing then that we have a great High Priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession.</p>
<p>Mga Hebreohanon 5: 5,6,10</p> <p>5 Sa ingon usab niana si Cristo wala magtuboy sa iyang kaugalingon aron mahimo siyang labawng sacerdote, hinonoa gitudlo siya niya nga nag-ingon kaniya, Ikaw akong Anak, karong adlaw gipanganak ko ikaw.</p> <p>6 Sumala sa giingon usab niya sa laing dapit: Ikaw sacerdote hangtud sa walay katapusan sunod sa laray ni Melchisedec.</p> <p>10 nga gitawag sa Dios ingon nga Labaw nga Pari "sumala sa han-ay ni Melquisedec,"</p>	<p>Hebrews 5:5,6,10</p> <p>5 So also Christ did not glorify Himself to become High Priest, but it was He who said to Him: "You are My Son, Today I have begotten You."</p> <p>6 As He also says in another place: "You are a priest forever According to the order of Melchizedek";</p> <p>10 called by God as High Priest "according to the order of Melchizedek,"</p>
<p>1 Pedro 2: 5</p> <p>Kamo usab, ingon nga mga batong buhi, ginatukod kamo nga usa ka balay nga espirituhanon, usa ka pagkasacerdote nga balaan, aron magahalad kamo sa mga halad nga espirituhanon, nga nahamut-an sa Dios pinaagi kang Jesucristo.</p>	<p>1 Peter 2:5</p> <p>you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.</p>
<p>Ang unyon uban kang Kristo mao ang doktrinal nga basehan alang sa espiritwalidad</p>	<p>Union with Christ is the doctrinal basis for spirituality</p>
<p>BASAHA ang Roma 6: 1-14.</p>	<p>READ Romans 6:1-14.</p>

<p>Ang unyon uban kang Cristo mao ang basehan alang sa espirituhanong pamaagi sa pag-okupar kauban ni Kristo.</p>	<p>Union with Christ is the basis for the spiritual technique of occupation with Christ.</p>
<p>Colosas 3: 1-4</p> <p>Busa, kong nangabanhaw kamo uban kang Cristo, pangitaa ninyo ang mga butang nga atua sa itaas diin atua si Cristo, nga nagalingkod sa toong kamot sa Dios.</p> <p>2 Ibutang ang imong hunahuna sa mga butang sa ibabaw, dili sa mga butang sa yuta.</p> <p>Kay namatay ka, ug gitagoan mo ang imong kinabuhi uban kang Cristo diha sa Dios.</p> <p>4 Sa diha nga si Kristo nga mao ang atong kinabuhi makita, nan kamo usab magpakita uban Kaniya diha sa himaya.</p>	<p>Colossians 3:1-4</p> <p>If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God.</p> <p>2 Set your mind on things above, not on things on the earth.</p> <p>3 For you died, and your life is hidden with Christ in God.</p> <p>4 When Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in glory.</p>
<p>Ang pagkahiusa uban ni Kristo gihulagway ug gipamatud-an pinaagi sa bautismo sa tubig. Ang magtotoo giila uban ni Kristo sa Iyang kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw.</p>	<p>Union with Christ is illustrated and testified to by water baptism. The believer is identified with Christ in His death, burial, and resurrection.</p>